



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Prolašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 4. aprila 2019. godine.

Broj: 01-62912
Podgorica, 09.05.2019. godine



Milo Đukanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 4. aprila 2019. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Član 1

U Zakonu o turističkim organizacijama („Službeni list RCG”, br. 11/04 i 46/07 i „Službeni list CG”, br. 45/14 i 42/17), u članu 7 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:
„Izuzetno od stava 1 ovog člana opština može poslove lokalne turističke organizacije prenijeti drugom pravnom licu čiji je osnivač opština.”

Član 2

U članu 13 stav 4 tačka 5 riječi: „završni račun” zamjenjuju se riječima: „finansijski iskaz”.

U tački 8 riječi: „koje podnosi izvršni odbor” brišu se.

Član 3

U članu 15 stav 6 poslije riječi „organizacije” dodaju se riječi: „najmanje polugodišnje”.

Član 4

U članu 18 stav 1 riječi: „akt o osnivanju i statut turističke organizacije” zamjenjuju se riječima: „akt o osnivanju, statut turističke organizacije i dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Turistička organizacija može otpočeti obavljanje djelatnosti nakon upisa u Registar.”

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 5

U članu 19 stav 1, poslije riječi „plan” dodaju se riječi: „u skladu sa smjernicama Nacionalne turističke organizacije”.

U stavu 3 riječ „mišljenje” zamjenjuje se riječima: „prethodnu saglasnost”.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Prethodna saglasnost iz stava 3 ovog člana daje se lokalnoj turističkoj organizaciji ako su akti iz stava 1 ovog člana urađeni u skladu sa smjernicama Nacionalne turističke organizacije.

Ako Nacionalna turistička organizacija na akte iz stava 3 ovog člana ne da saglasnost u roku od 30 dana od dana dostavljanja, smatraće se da je saglasnost data.”

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 6 i 7.

Član 6

U članu 20 stav 1 poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7a) sredstava ostvarenih kroz strateška partnerstva i participacije;”.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Turistička organizacija je dužna da prihode iz st. 1 i 2 ovog člana koristi u skladu sa njihovom namjenom, godišnjim programom rada i godišnjim finansijskim planom.

Turistička organizacija može obavljati privrednu i drugu djelatnost ako se za obavljanje te djelatnosti upiše u Centralni registar privrednih subjekata.”

Član 7

U članu 21 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) akta Ministarstva o zabrani rada ako dvije godine uzastopno ne dobije prethodnu saglasnost Nacionalne turističke organizacije iz člana 19 stav 3 ovog zakona.“

Član 8

U članu 22 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“1a) prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi opštine i njihovo objavljivanje na svojoj internet stranici;

1b) učešće u realizaciji projekata za razvoj i diverzifikaciju turističke ponude;”.

U tački 13 riječi: „kondo hotelima i” brišu se.

Tačka 15 briše se.

U tački 16 poslije riječi „prometu” dodaju se riječi: „(broj turista i broj noćenja)”, a riječ „njihovoj” zamjenjuje se riječju „njegovoj”.

U tački 18 riječi: „u skladu sa metodologijom koju propisuje Ministarstvo” brišu se.

Član 9

U članu 25 poslije riječi „čine” dodaju se riječi: „predstavnici Nacionalne turističke organizacije.”.

Član 10

Član 27 mijenja se i glasi:

„Lokalna turistička organizacija može imati stručnu službu koja obavlja stručne i administrativne poslove turističke organizacije utvrđene ovim zakonom i statutom turističke organizacije.

Direktor lokalne turističke organizacije zastupa turističku organizaciju, organizuje poslovanje i rukovođenje, izvršava odluke izvršnog odbora i u granicama utvrđenih ovlašćenja, odgovoran je za poslovanje lokalne turističke organizacije.

Direktor lokalne turističke organizacije za svoj rad odgovara izvršnom odboru i predsjedniku.

Direktor lokalne turističke organizacije ne može biti član izvršnog odbora.”

Član 11

U članu 28 riječi: „završni račun” zamjenjuju se riječima: „finansijski iskaz”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako nadležni organ lokalne samouprave ne da saglasnost u roku od 90 dana od dana dostavljanja akata iz stava 1 ovog člana, smatraće se da je saglasnost data.”

Član 12

U članu 30 stav 2 tačka 3 briše se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) uspostavlja jedinstveni turističko–informacioni sistem;”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliži sadržaj i način vođenja turističko-informacionog sistema propisuje Ministarstvo.”

Član 13

Član 34 mijenja se i glasi:

„Nacionalna turistička organizacija osniva stručnu službu, radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova turističke organizacije u skladu sa ovim zakonom i statutom turističke organizacije.

Direktor Nacionalne turističke organizacije organizuje poslovanje i rukovođenje, preuzima sve pravne radnje u ime i za račun organizacije i zastupa Nacionalnu turističku organizaciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima.

Direktor Nacionalne turističke organizacije za svoj rad odgovora izvršnom odboru i predsjedniku Nacionalne turističke organizacije.

Statutom Nacionalne turističke organizacije utvrđuje se koje odluke donosi direktor samostalno, a koje uz saglasnost predsjednika Nacionalne turističke organizacije.”

Član 14

U članu 35 riječi: „završni račun” zamjenjuju se riječima: „finansijski iskaz”.

Član 15

Član 37 stav 2 mijenja se i glasi:

„Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su nadležnom poreskom organu opštine na čijoj teritoriji posluju, iskazati i prijaviti ostvarene poslovne prihode umanjene za iznos poslovnih rashoda pojedinačno za svaku organizacionu jedinicu u kojoj se obavlja turistička, ugostiteljska i/ili sa turizmom neposredno povezana djelatnost.”

Član 16

U članu 39 stav 2 alineja 2 mijenja se i glasi: „iznosa poslovnih prihoda koje član ostvari u godini prije godine za koju se utvrđuje članski doprinos umanjen za iznos poslovnih rashoda.”

U stavu 3 poslije riječi „propisom” dodaju se riječi: „s tim da se visina obračunatog godišnjeg članskog doprinosa iz stava 1 ovog člana za mjesta kategorije B umanjuje za 50%, a za mjesta kategorije C i D za 70%”

Član 17

U članu 42z stav 3 riječi: „stalno mjesto boravka” zamjenjuju se riječima: „prebivalište i adresu”.

Član 18

Član 43 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - turistička organizacija, ako:

- 1) započne da obavlja djelatnost prije upisa u Registar (član 18 stav 4);
- 2) ne dostavi na prethodnu saglasnost Nacionalnoj turističkoj organizaciji predlog akata iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 19 stav 3);
- 3) koristi prihode suprotno članu 20 stav 3;
- 4) obavlja privrednu i drugu djelatnost a nije upisana u Centralni registar privrednih subjekata (član 20 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 eura do 2.000 eura."

Član 19

U članu 43a u stavu 1 riječi: „turistička organizacija“ zamjenjuju se riječima: „turistička agencija, drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje turističke djelatnosti“.

U stavu 2 poslije riječi „licu“ dodaju se zarez i riječi: „drugom pravnom licu koje je registrovano za obavljanje turističke djelatnosti“, a poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „500“.

U stavu 3 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „150“ zamjenjuje se brojem „250“.

Član 20

U članu 44 stav 1 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.

U stavu 2 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „250“.

U stavu 3 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „150“ zamjenjuje se brojem „250“.

U stavu 4 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „250“.

Član 21

U članu 44a poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „250“, a broj „20.00“ zamjenjuje brojem „2.000“.

Član 22

Poslije člana 48a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 48b

Turističke organizacije dužne su da usklade svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 03-2/18-1/10

EPA 625 XXVI

Podgorica, 4. april 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

